





Issued by the National Council of SPCAs
P.O. Box 1320, Alberton 1450
Tel: 011 907 3590
Fax: 011 907 4013
E-mail: nspca@nspca.co.za

SPCA ere...

HLOKOMELA LIKOLOBE TSA HAO



- Malinyane a likolobe kapa a masea a bitsoa malinyane a kolobe.
- Likolobe tsa basali tse holileng li bitsoa likolobe tse tshahali.
- Likolobe tsa banna tse holileng li bitsoa likolobe tse tona.

METSI

- Likolobe li tlameha ho lula li e-na le metsi a hloekileng kamehla.
- Kolobe e le 'ngoe e hloka bonyane lilitshara tse 5-10 tsa metsi letsatsi le leng le le leng.
- Ha li fepa malinyane, likolobe tse tshahali li hloka ho noa metsi a mangata hobane li hloka ho hlahisa lebese.
- Beha metsi moriting hore a se ke a chesa.
Ho bohlokoa haholo ho etsa bonnete ba hore likolobe li ke ke tsa sutumetsa setshelo sa metsi. Se tlamelle poulung fatshe.

LIJO

- Likolobe li na le mpa e le 'ngoe' me li hloka ho ja habeli kapa hararo ka letsatsi.
Se ke oa fepa likolobe tsa hao hanngoe ka letsatsi hobane hang ha li se li jele li khotshe li tla bapala ka lijo tse ling kaofela, li eme ho tsona 'me li lisilafatse.
- Arola lijo ka likarolo ka bobeli, fepa likolobe halofo hoseng le halofo ka shoalane.
- Likolobe ha li a lokela ho fepuoa litšila kapa polasetiki.
- Likolobe li ka ja motsoako oa liphaka, kapa lijo tse setseng joalo ka bohobe, meroho, litholoana le li-pellete tsa likolobe. Li-pellete tse nepahetseng tsa likolobe ke tsona ntho tse loketseng ho fepa likolobe.
- O se ke oa fepa meroho e le 'ngoe (joalo ka khabeche). Likolobe li hloka lijo tse tsoakiloeng hore li lule li phetse hantle.
- Ho kuta joang (haholo joang bo botala) le ho e fepa hanyane ho tla thusa ho tlatselletsa lijong tsa tsona.
- Ho bohlokoa hore likolobe tse nyane kapa tse fokolang li feptjoe ka thoko ho likolobe tse kholo kapa ho seng joalo likolobe tse kholo, tse matla li tla ja lijo tsohle.
- Haeba o na le likolobe tse fetang tse 'ne tse holileng, lijo li lokela ho aroloa ka bobeli, e le hore phoofolo e 'ngoe le e 'ngoe e ka ba le karolo.

HO BELEHA

- Likolobe li ima hoo e ka bang likhoeli tse 'ne' me li ka ba le malinyane a ka bang 10 ka nako e le 'ngoe.
- Ho molemo ho boloka likolobe ka ho lekana hammoho. Haeba likolobe tse kholo le tse nyane li tsoakane, ho tla ba le ntoa le bompoli ba tse nyane kapa tse fokolang.
- Se ke oa boloka likolobe tse holileng tse tona li le hammoho, li ka loana.
- Kolobe e tshahali e lokela ho boloka sebakeng se arohaneng ha e tlo ba le masea. Sebaka sena se tlameha ho ba se hloekileng, se omeletseng le se futhumetseng
- Beha joang bo botlaaseng ho etsa sehlaha. Sena se tla thusa ho boloka masea a futhumetse ebile a le haufi le bo-mme ba bona.
- Kolobe e nang le masea e tlameha ho ba le metsi a hloekileng ka linako tsohle le lijo tse ngata.

MALULO

- Likolobe tse ngata li pinki 'me matlalo a tsona a bofubelu le ho chesa haeba a chesoa ke letsatsi. Likolobe tse ntšo kapa tse sootho li na le matlalo a sa cheng habonolo.
- Likolobe ha li na moriri o mongata 'meleng oa tsona ho li sireletsa mochesong kapa ho li sirelletsa khahlanong le mocheso. Likolobe li utloa bohloko haeba li bata haholo kapa li chesa haholo.
- Likolobe tse ngata li bolaoa ke pneumonia ha li utloa serame, moea kapa pula. Likolobe le tsona li ka bolaoa ke mocheso ka mor'a ho chesoa ke letsatsi ntle le tšireletso kapa metsi.
- Leha likolobe li sa shwe li ke ke tsa phela hantle joalo ka 'mele oa tsona.
- Likolobe li tlameha ho ba le sebaka se futhumetseng, se omeletseng sa ho robala.
- Likolobe li tlameha ho robala moriting hole le letsatsi. Karolo ea pene e tlameha ho ba le marulelo ho fana ka moriti o lekaneng bakeng sa likolobe tsohle.
- Haeba marulelo e le a tšepe, e tlameha ho koaheloa ka joang kapa makala ho a boloka a pholile.

BOHLOEKI

- Batho ba bangata ba nahana hore likolobe li rata ho phela litshileng tse nang le seretse feela. Sena se fosahetse. Sena se ka 'na sa kulisa likolobe.
- Likolobe li ipitika seretseng ho itšireletsa letsatsing le mocheso o feteletseng le khahlanong le likokoana-hloko tse kang lintshintsi.
Ha ho hloka hore likolobe li be le seretse haeba li na le bolulo 'me lihoo tsa tsona li bolokoa li hloekile ho nyahlatsa lintshintsi le likokoana-hloko tse ling.
- Ho bohlokoa hore botlaaseng ba hooko bo sekame e le hore metsi a mangata a tsebe ho phalla, le hore hooko e lule e omme.
- Haeba metsi a bokella ka hookong, ho bohlokoa ho cheka mohala kapa foro e tsoang hore metsi a tsoe.
- Likolobe li lula li le sebakeng se le seng joalo. Etsa bonnete ba hore bolokoe bo hloekisitsoe bonyane habeli ka beke, ho seng joalo hooko e tla be e le litšila mme ho na le kotsi e fetang ea mafu.
- Lijana tsa lijo le metsi li lokela ho hlatsua hantle bonyane habeli ka beke.

SPCA ere...

**HLOKOMELA
LIKLOBE
TSA HAO**